



Crna Gora

JU Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjića

PLAN INTEGRITETA

**Broj: 015-0301-070/20-5774
Berane, 22 septembar 2020. godine**

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: JU Centar za socijalni rad za opštine Berane,
Andrijevica i Petnjica

ADRESA: ulica 29.novembar br 1, Berane

TELEFON: 051-230/128, 051-230/129, 051-234-966

E-MAIL: cen.soc.rad@t-com.me

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA
INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA):

- **Enisa Ramdedović**, rukovodilac službe, u Sektoru za finansijsko administrativno i tehničke poslove

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:

- 30.03.2016.godine , broj rješenja 01-961

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU
PLANA INTEGRITETA :

- 30.03.2016.godine , broj rješenja 01-962

ČLANOVI RADNE GRUPE:

- **Sonja Komatin**a, rukovodilac službe za pravne poslove i materijalana davanja;
- **Marija Stanišić**, rukovodilac službe za djecu, mlade, odrasla I stara lica;
- **Enisa Ramdedović**, rukovodilac službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove.

DATUM POČETKA IZRADE: 22.09.2020.godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 24.09.2020.godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 24.09.2020.godine

Plan integriteta je interni antikorupcijski dokument u kome je sadržan skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog i neetičkog ponašanja u okviru JU Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica kao(u daljem tekstu Centar) cjeline, pojedinačnih radnih mjesta, a koji nastaje kao rezultat samoprocjene izloženosti organa vlasti rizicima za nastanak i razvoj korupcije, nezakonitog lobiranja i sukoba interesa kao i izloženosti etički i profesionalno neprihvataljivim postupcima.

Svrha plana integriteta Centra je da:

- Cjelovitim i proaktivnim pristupom, sistematskom procjenom podložnosti rizicima, prihvatanjem i sprovođenjem adekvatnih mjera omogućava direktoru i zaposlenim u Centru, da na kontrolisan način prihvataju i sprovode punu odgovornost za svoj integritet kako bi dodatno unaprijedili i ojačali mjere za efikasnije sprječavanje i suzbijanje korupcije, drugih nezakonitih i neetičkih pojava.
- Zajedničkim pristupom i upravljanjem znanja, razmjenom iskustava i dobre prakse Centra planom integriteta razvijaju procedure preko kojih jačaju kapacitete, efikasnost i otpornost na mogućnost nastanka i razvoja korupcije, drugih nezakonitih ili neetičkih ponašanja.
- Sprovođenjem plana integriteta direktor i zaposleni u Centru jačaju svoje pravne, stručne i etičke sposobnosti da u vršenju poslova ne umanjuju svoj ugled i ugled Centru, da ne dovode u pitanje svoju nepristrasnost u radu, kao i da otklanjaju svaku sumnju u mogućnost nastanka i razvoja korupcije, drugih oblika nezakonitog ili neetičkog postupanja.

Sprovođenjem plana integriteta u svrhu jačanja punog povjerenja građana, civilnog društva i demokratske javnosti, Centar ujedno sprovodi i princip transparentnosti poštujući pravo na pristup informacijama uz dužno poštovanje privatnosti i drugih ličnih prava pojedinaca kao i drugih podataka, za koje su zakonom ili drugim propisom određene mjere zaštite.

Priprema plana integriteta podrazumijeva obavezu direktora u Centru da odredi rukovodioca i članove radne grupe za izradu plana integriteta, uz istovremeno navođenje:

- zadatka i poslova radne grupe;
- izvora potrebnih sredstava;
- vrijeme početka i završetka rada na pripremi i sprovođenju plana integriteta;
- oblika saradnje sa kontrolnim subjektima, posebno sa unutrašnjom finansijskom kontrolom ili unutrašnjom revizijom po pitanju rizika od korupcije, drugih nezakonitih ili neetičkih radnji, kao i
- oblika kontrole nad radom i rezultatima kod pripreme i primjene plana integriteta.

Rukovodilac radne grupe na zajedničkom sastanku ili na drugi pogodan način obavještava zaposlene U Centru o planiranim aktivnostima za pripremu plana integriteta i poziva ih da dostave prijedloge za pripremu plana integriteta.

Za sprovođenje plana integriteta je odgovorno lice, menadžer integriteta kojeg određuje i razrješava direktor Centra, posebnim rješenjem. Menadžer integriteta je isto lice koje je bilo odgovorno za izradu plana integriteta. Rješenje o određivanju menadžera integriteta, sa potrebnim kontakt podacima, dostavlja se bez odlaganja Agenciji za sprječavanje korupcije.

Za menadžera integriteta određuje se neko od već zaposlenih službenika koji raspolaže dovoljnim iskustvom u pogledu funkcionisanja Centra i po pravilu je neko od rukovodećih službenika.

Svi zaposleni u Centru su dužni obavijestiti menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji za koju su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavlja mogućnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa, drugih oblika nezakonitog ili neetičkog postupanja.

Menadžer integriteta je dužan da razmotri obavještenja o kojima je obaviješten i da postupi, u skladu sa njegovim dužnostima kod sprovođenja plana integriteta.

Zaposleni u Centru, dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev dostave potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana integriteta.

Najmanje jedanput godišnje, na zahtjev direktora Centra, ili po sopstvenoj procjeni menadžer integriteta je dužan da podnese izvještaj o sprovođenju plana integriteta.

Centar je dužan da do 15. aprila tekuće godine za prethodnu godinu dostave Agenciji izvještaj o sprovođenju plana integriteta u štampanoj i elektronskoj formi.

METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

Radna grupa za izradu Plana integriteta JU Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica je rješenjem broj 01-962 od 30.03.2016.godine.

Radna grupa je održala sastanke sa zaposlenima u Centru radi upoznavanja sa informacijama o početku pripreme i cilju plana integriteta. Takođe o obavezama zaposlenih i obavezama radne grupe, kao i aktivno učešće svih zapolenih u oblastima gdje postoji potreba za podrškom u cilju što kvalitetnije procjene rizika, odnosno za potrebe izrade Plana integriteta JU Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica

Prema početnim procjenama rizika radna grupa je utvrdila oblasti gdje je povećana mogućnost korupcije, te je u tom djelu detalnije analizirala i procjenjivala rizik.

Upravljanje rizikom značajno je iz razloga da bi se mogao pratiti profil odnosno vrsta rizika, da se stekne sigurnost da je upravljanje rizikom efikasno i da se identificuje kada je neophodna dalja akcija, odnosno blagovremeno uvođenje novih mjera za otklanjanje rizika.Upotreba već stečenog znanja i iskustva, kod izrade plana integriteta je osnova za upravljanje rizikom.

Upravljanje rizikom u okviru plana integriteta neophodno je povezivati i uskladiti sa upravljanjem rizikom u sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola i revizije na određenim radnim mjestima i poslovima u materijalnim davanjima.

Odgovornost direktora Centra za sistem unutrašnjih kontrola i revizije, po pravilu, obuhvata i rizike od korupcije, zloupotreba i drugih oblika nezakonitih i neetičkih postupanja u korišćenju budžetskih sredstava.

U sledećim tabelam je prikaz na koji se način metodološki dolazi do kvantiteta rizika, opnosno na koji način smo došli do početnih procjena rizika

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10)” koja je prikazana na slici ispod.

POSLJEDICA	umjeren ozbiljna	10									
		9									
		8									
		7									
		6									
		5									
		4									
		3									
		2									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Intenzitet rizika (posljedicaj x vjerovatnoća)											
niska			srednja				visoka				
VJEROVATNOĆA											

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

- /V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
- /S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
- /NRizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole.

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

Status rizika od prethodne provjere

↔ Bez promjena

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik

*Legenda:

**Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

Napredak stanja od prethodne provjere	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

Nakon usvajanja Plana integriteta JU Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica, isti će biti dostupan na oglasnoj tabli Centra.

Plan integriteta JU Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica stupa na snagu danom donošenja.



JU Centar za socijalni rad opštine Berane, Andrijevica i Petnjića

REGISTAR RIZIKA			PROCJENE I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK					PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesto	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vrijeme	Po vrijednosti	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Ogovorna osoba	Rok	St.	Kratak opis i ocjena realizacije mjeri			
1.1 Rukovođenje i upravljanje	direktor rukovodioći	Donošenje nezakonitih odluka Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije	Podzakonska akta Zakoni i podzakonska akta Narušavanje principa transparentnosti Narušavanje integriteta institucije	Donošenje odluka pod eksternim uticajem, suprotno javnom interesu zbog nepostojanja jasnih propisa za korištenje diskrepcionih odluka.	4	6	24	Puna transparentnost u procedurama odlučivanja u oblastima iz nadležnosti institucije.	Direktor Rukovodioći	Kontinuirano	↔			
1.2 Rukovođenje i upravljanje	Direktor Rukovodioći	Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Zakoni i podzakonska akta Neadekvatno strateško planiranje rada institucije	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad ustanove zbog nedovoljne transparentnosti i	4	6	24	Donošenje godišnjeg plana rada.	Direktor Rukovodioći	Kontinuirano	↔			

	Odstupanje u sprovodenju strategije razvoja institucije	informisanja javnosti o radu ustanove.	Godišnja analiza planova i programa rada.	Direktor Rukovodioči	Kontinuirano
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Rukovodioči Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o spriječavanju korupcije	Ažuriranje i izrađivanje internih pravila i procedura	Objavljanje plana rada na internet stranicu. Kontinuirano praćenje propisa.
2.2 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Rukovodioči Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Zakon o spriječavanju korupcije	Primanje poklona suprotno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije.	Informisati sve zaposlene u vezi etičkog kodeksa i o obavezi prijavljivanja svih poklona a neposredni rukovodioči obavezati da ažurno vode evidenciju o primljenim poklonima i izvještavaju nadležnu službu.
2.3 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje	Direktor Rukovodioči Svi zaposleni	Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene	Zakon o spriječavanju korupcije	Nepoštovanje zakonske obaveze evidentiranja primljenih poklona i njihove vrijednosti.	Nedostavljanje Agenciji za spriječavanje korupcije izvoda iz evidencije poklona.

zaposleni	Korisni						Kontinuirano	
2.4 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Rukovodioći Svi zaposleni	Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih Nefikasna i neracionalna kadrovska politika	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Neetično i neprofesionalno ponašanje zaposlenih.	5 7 35	Jačanje kadrovskih kapaciteta i usagašavanje sa stvarnim potrebama. Kontinuirana obuka svih zaposlenih.	Direktor Rukovodioći Direktor Rukovodioći Izvršiti analizu kadrovskih kapaciteta. Izaditi plan za stručno osposobljavanje zaposlenih.	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano
2.5 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	Direktor Rukovodioći Svi zaposleni	Sukob interesa Povrede profesionalnih, etičkih pravila i prisrascno ponašanje	Etički kodeks Zakoni i podzakonska akta	Mogućnost nastanka sukoba interesa prilikom donošenja odluka i sprovodenja zakonskih procedura.	5 7 35	Donjeti interno pravilo o postupanju po prijavi zviždača. Permanentna kontrola izvršavanja radnih zadataka svih zaposlenih.	Direktor Rukovodioći Direktor Rukovodioći	Kontinuirano Kontinuirano

				Donjeti interno pravilo o postupanju po prijavi u slučaju zlostavljanja na radu(mobing).	Direktor Rukovodioći	Kontinuirano	
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova	Neadekvatno strateško planiranje i izvršavanje budžeta	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Finansijsko planiranje i izvještaovanje.	3 7 21	Pohađati relevantne obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	Direktor rukovodilac finansijske službe
3.2 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Sluzbenik za javne nabavke			Osigurati učešće svih relevantnih subjekata i jedinica prilikom planiranja budžeta.			Direktor rukovodilac finansijske službe
3.3 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Sluzbenik za javne nabavke	Donošenje nezakonitih odluka Neadekvatno sprovođenje postupaka javnih nabavki Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejavni uticaj	Zakoni i podzakonska akta Interna akta institucije	Isključenje mogućnosti davanja prednosti određenoj firmi kroz neobjektivno bodovanje pristiglih ponuda zbog prijateljskih i rođačkih veza ili sukoba interesa.	3 7 21	Objavljivati ugovore i sve anekske ugovora o javnim nabavkama na internet stranicu.	Direktor Sluzbenik za javne nabavke
3.4 Planiranje i upravljanje finansijama	Direktor Sluzbenik za javne nabavke			Odstupanje od realizacije aktivnosti predviđenih ugovorima o javnoj nabavci.	3 7 21	Sprovoditi redovne kontrole pri realizaciji ugovora preostekih iz postupka javne nabavke.	Direktor Sluzbenik za javne nabavke Rukovodilac službe opštih poslova
						Kontinuirane obuke sluzbenika za javne nabavke	Direktor Sluzbenik za javne nabavke

			nabavke.				
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor Rukovodioči Zaposleni Arhivar	Curenje informacija Iskorisćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije Pojacan stručni nađoz Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Neadekvatna zaštita informacionog sistema.	4 8 32	Izraditi analizu efikasnosti i primjenjivosti mjera fizičke bezbjednosti podataka.	Direktor Rukovodioči Svi zaposleni Arhivar
4.2 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor Rukovodioči Svi zaposleni Arhivar	Ugrožavanje zaštite podataka	Zakon o socijalnoj i djetičkoj zaštiti Zakon o slobodnom pristupu informacijama strane zaposlenih u njihovom radu	Neadekvatan ili neefikasan sistem kontrole nad prijemom i razvrstavanje dokumentacije.	4 8 32	Kontinuirano obučavati novo zaposlene o bezbjednom rukovanju podacima u elektronskoj formi.	Direktor Rukovodioči Svi zaposleni Arhivar
4.3 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Direktor Rukovodioči Svi zaposleni Arhivar	Neblagovremeno i neazurno obavljanje povjerenih poslova	Zakon o socijalnoj i djetičkoj zaštiti Zakon o slobodnom pristupu informacijama Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti podataka o ličnosti	Curenje informacija u vezi određenih prava i iličnih podataka korisnika ustanove	4 8 32	Obezbijediti kontinuirani stručni nadzor nad podacima	Direktor Rukovodioči Svi zaposleni Arhivar

5.1 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	Direktor Rukovodioći Svi zaposleni Strucna služba	Nedozvoljeno lobiranje ili drugi nejarni uticaj Iskorisćavanje javne funkcije ili službenog položaja Dnošenje nezakonitih odluka	Interni akta institucije Mogućnost ulaganja žalbi Zakoni i podzakonska akta	Odrediti lice za komunikaciju sa javnošću. Godišnje objavljivati vodič za pristup informacijama.
5.2 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	Direktor Rukovodioći Svi zaposleni stručna služba	Nesavijestan rad	Interni akta institucije Mogućnost ulaganja žalbi Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Direktor Rukovodioći Svi zaposleni Kontinuirano ↔

5.3 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	Direktor Rukovodioци Svi zaposleni Strucna sluzba	Povredje profesionalnih, etičkih pravila i prisrastno ponašanje	Interni akta institucije Mogućnost ulaganja žalbi Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Vrišenje diskriminacije kontrinika po osnovu bilo kojeg ličnog svojstva.	5 7 35	Transparentna podjela radnih zadataka.	Direktor Rukovodioci Svi zaposleni	Kontinuirano	↔
							Direktor Rukovodioci Svi zaposleni	Kontinuirano	
5.4 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	Direktor Rukovodioci Svi zaposleni Strucna sluzba	Neblagovremeno i neazurno obavljanje povjerenih poslova	Interni akta institucije Mogućnost ulaganja žalbi Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Neblagovremeno rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite.	5 7 35	Donjeti interno pravilo o hitnosti postupaka po prioritetima.	Direktor Rukovodioci Svi zaposleni	Kontinuirano	↔
							Direktor Rukovodioci Svi zaposleni	Kontinuirano	
5.5 Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite	Direktor Rukovodioci Svi zaposleni Strucna sluzba	Nestrუcan i neprofesionalan rad	Zakoni i podzakonska akta Etički kodeks	Nedovoljno razvijena saradnja sa drugim nadležnim organima i službama u slučajevima kada je potrebno izvršiti usluge neodložne intervencije.	5 7 35	Unaprijediti saradnju sa drugim nadležnim organima.	Direktor Rukovodioci Svi zaposleni	Kontinuirano	↔
							Direktor Rukovodioci Svi zaposleni	Kontinuirano	



CRNA GORA
JU Centar za socijalni rad
za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica

Adresa :29 Novembra br 1,
84300 Berane,Crna Gora
Tel: (+382) 51 230-128
Fax: (+382) 51 230-129
www.czsrm.me
email: cen.soc.rad@t-com.me
berane@czsr.me

Broj:015-0301-070/20-5853

Berane, 24.09.2020.godine

Na osnovu člana 71 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), starješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi

ODLUKU

- 1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta JU Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica I Petnjica
- 2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta.
- 3) Zadužuju se svi zaposleni u organu vlasti da na zahtjev menadžera integriteta dostave sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta, koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br. 01-962 formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu radila od 22.09.2020.godine do 24.09.2020.godine i koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i koji je u cijelosti prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli
- a/





Crna Gora

JU Centar za socijalni rad Berane, Andrijevica i Petnjica

Broj: 01-961

Berane, 30. mart. 2016. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), starješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi

**RJEŠENJE
o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana
integriteta**

1) **Ramdedović Enisa**, sa završenim ekonomskim fakultetom , visokim obrazovanjem, raspoređen, na radnom mjestu u zvanju , rukovodilac službe, u Sektoru za finansijsko administrativno i tehničke poslove, određuje se za lice odgovorno za izradu i sprovođenje plana integriteta (menadžera integriteta).

2) Menadžer integriteta obavljaće naročito poslove koji se odnose na:

- rukovođenje radnom grupom za izradu plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u pripremi programa izrade plana integriteta;
- koordinaciju i učešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta;
- nadziranje sprovođenja mjera za poboljšanje integriteta;
- u saradnji sa svim organizacionim jedinicama sačinjavanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta.

3) Prava i obaveze Enise Ramdedović iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja počinju teći od 30.03.2016.godine.



Obrazloženje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovećenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovećenje plana integrateta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom
- dosije
- a/a





Crna Gora

JU Centar za socijalni rad Berane, Andrijevica i Petnjica

Broj: 01- 962

Berane, 30. mart. 2016. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), starješina/odgovorno lice u organu vlasti, donosi

**RJEŠENJE
o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta**

1) Obrazuje se radna grupa zapripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:

- Sonja Komatina, rukovodilac službe za pravne poslove i materijalana davanja;
- Marija Stanišić, rukovodilac službe za djecu, malde, odralsa i stara lica
- Enisa Ramdedović, rukovodilac službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove

Obrazloženje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta i dostavi izrađen prijedlog plana integriteta starješini/odgovornom licu u organu vlasti na usvajanje, zaključno sa 31.03.2016 godine.

Radnoj grupi pripada naknada za rad.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.



PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od dana prijema istog.

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj
- dosije
- a/a

